

Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

*OHR, Mario Brkić
EUFOR, Karen Halsey*

OHR

Danas odlučujuća diskusija u Parlamentu

Danas je odlučujući dan za Bosnu i Hercegovinu. Izabrani predstavnici ove zemlje po prvi put razgovaraju o promjenama Daytonskog Ustava – dokumentu koji je u momentu kada je napisan i dogovoren predstavljao jedini mogući kompromis da se završe četiri godine krvavog rata.

Sama činjenica da izabrani predstavnici BiH razgovaraju o promjenama tog dokumenta predstavlja znak napretka. Teško je zamisliti održavanje takve diskusije prije nekoliko godina.

Nakon mjeseci pregovora bh. politički lideri su postigli sporazum oko paketa koraka u reformi ustava. Sada je na Predstavničkom domu BiH da danas donese neophodne odluke u vezi sa tim paketom.

Predložene izmjene predstavljaju značajan korak ka jačanju državnih struktura. Pomoći će da se BiH na bolji način pripremi za evropske integracije a sto zahtijeva brzo i ucinkovito usvajanje i provedbu velikog broja zakona. Takodjer, BiH treba učinkovitija i efikasnija vlast kako bi se ubrzao tempo reformi.

Uzimajući u obzir značaj ove debate, prvi zamjenik visokog predstavnika Larry Butler prisustvovat će današnjoj sjednici

Parlamenta – kao posmatrač, a ne učesnik. Međunarodna zajednica dala je podršku ovom procesu ali u konačnici građani BiH su ti koji moraju odlučiti, putem svojih izabralih predstavnika. To u velikoj mjeri odražava novi odnos između domaćih organa vlasti i međunarodne zajednice sa većim vlasništvom domaćih organa nad tim procesom.

Specijalni predstavnik Evropske unije i visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling također će ukazati na značaj ove reforme u svome obraćanju Komitetu za politička i sigurnosna pitanja Evropske unije te Komitetu Evropskog parlamenta za vanjske poslove. Visoki predstavnik je optimističan i vjeruje da će danas biti ostvaren napredak.

EUFOR

Nije bilo izjava.

Odgovori na pitanja novinara

Novinar:

Komentar EUFOR-a na akciju u Čajniču?

EUFOR:

Mogu vam reći da je sinoć preduzeta akcija. Ona nije bila završena sinoć već jutros oko šest sati. Mjesto akcije je Čajniče.

Nedim Dervišbegović, Reuters

Pitanje nije snimljeno.

EUFOR:

Dakle, mandat EUFOR-a podrazumijeva, između ostalog, punu

saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i pružanje pomoći pri traženju osoba osumnjičenih za ratne zločine – a uvijek vodimo računa o tome kada provodimo bilo kakvu operaciju.

Nedim Dervišbegović, Reuters

Možete li nam reći da li je ovog puta postojao neki slučaj i koliko je operacija bila uspješna?

EUFOR:

Nažalost vam ne mogu otkriti bilo kakve detalje o ovoj operaciji.

Nedim Dervišbegović, Reuters

Ako vam ne smeta, želio bi vam postaviti još jedno pitanje. Prethodne sedmice u medijima su se pojavile informacije – koje su prilično neprovjerene i bez osnova – da navodno Al-Kaida koristi područje Balkana kao odskočnu dasku ka Zapadnoj Evropi. Ponovljene su i ranije tvrdnje, koje je NATO tada opovrgnuo, da je Al-Kaida prisutna u Bosni i da koristi Bosnu kao bazu za obučavanje terorista i slično. Da li vi još uvijek ostajete pri svojim ranijim tvrdnjama da ne postoji nikakvi dokazi o prisustvu Al-Kaide u Bosni i Hercegovini? Da li se u međuvremenu nešto promijenilo?

EUFOR:

Da. Nije došlo do ikakvih promjena. Ovakve glasine se redovno pojavljuju. Međutim, ne postoje nikakve indicije da zemlje Balkana predstavljaju ni u kojoj mjeri veću prijetnju od bilo koje druge zemlje u Evropi ili čak na svijetu. Mi smo ovdje kako bi pomogli da se na području Balkana uspostavi sigurno i bezbjedno okruženje, a to podrazumijeva da s borimo protiv organizovanog kriminala kao i drugih internih problema koji postoje u svakoj državi, a ne samo na Balkanu. Međutim, nemamo nikakvih dokaza koji upućuju na to da je Bosna i Hercegovina

može poslužiti kao odskočna daska za međunarodni kriminal bolje ili lošije od neke druge zemlje.

Nedim Dervišbegović, Reuters

Možete li nam zvanično reći, da li posjedujete bilo kakve dokaze o prisustvu i aktivnostima Al-Kaide ili aktivnosti vezanih za Al-Kaidu na Balkanu, tačnije u Bosni i Hercegovini?

EUFOR:

Iz očiglednih razloga ne mogu komentirati specifične obavještajne podatke koje smo primili. Međutim, mogu reći da se, koliko mi znamo, ništa nije promijenilo vezano za ove tvrdnje koje su mediji objavili.